



LA CANTA DEU MALH

Paraules e musica : B.Boué

- 1) La lutz de l'auga, sus la néu torrada,
De bèras (estèlas hè dansa.) (bis)
Lo co s'esvelha quan vien la matiada,
Lo printems sègur qu'ei arriuat!

Repic : *Un arralh de sorelh qui lusesh au matin*
 Sus lo malh embrumat, que-u'ns paresh envitàr,
 Com u apeu mistérios e lheu drin encantàt
 Enviat d'Aussau, d'Aspe o de Gavarnie. (bis)

- 2) L'auga pasible d'ua gauba blua
Estuja a jameí lo secret
D'ua gojata qui i èra caduda
En cercàn cauques flors de l'endret...

- 3) Eí d'anàr viver meí loegn de la plane,
Eí d'estàr drin meí prèu deu cèu?
La noèit qu'enteni lo vent de la prada
Entamàr los camins de batlèu...

Le chant du mont

Paroles & musique : Bernard Boué

- 1) La lumière de l'aube, sur la neige gelée,
Fait danser de belles étoiles,
Le cœur s'éveille quand le matin se lève
Le printemps, c'est sur, est arrivé !

*Refrain : Un rayon de soleil qui luit au matin
Sur le mont embrumé, paraît nous inviter
Comme par un appel mystérieux, et enchanté
Envoyé d'Ossau, d'Aspe ou de Gavarnie.*

- 2) L'eau paisible d'un lac bleu
Cache à jamais le secret
D'une jeune fille qui y était tombée,
En cherchant des fleurs alentour.
- 3) Est-ce d'aller vivre plus loin des plaines,
Est-ce d'être plus près du ciel,
La nuit j'entend le vent de la prairie,
Qui balaie les chemins à venir...

La cante dou malh

Bernard Boué
Lous de l'Ouzoum

1
La luts de l'au be sus

4
la neu tou ra a de de bè res es

6
té les hè dan sàr es té les hè dan sàr

8
lou cò s'es bé lhe

10
quan bien la ma tia de lou prin tems

12
se gu³ qu'ey ar ri bat u ar ray

14
de sou relh qui lu sech au ma ti sus lou malh

16
en bru mat quen's pa rech en vi tar

18
coum ua ppèu mis te rious e lheù drin en can tat

20
en biat d'au ssau d'aspe ou de

22
ga var nie en

23
viat d'au ssau d'aspe ou de ga var nie

LA CANTA DEU MALH

Do Sol Do
 La lutz de l'auga, sus la néu torrada,
 Fa Do
 De bèras (estèlas hè dansar.)
 Fa Sol
 (estèlas hè dansar.)
 Do Sol Do
 Lo cô s'esvelha quoan vien la matiada,
 Fa Sol
 Lo printems sègur qu'ei arrivat!

Repic : Do Sol
Un arralh de sorelh qui lusesh au matin
 Lam Fa Do Sol
Sus lo malh embrumat, que-u'ns parech envitàr,
 Do Fa Sol
Com un apeu mistérios e lheu drin encantàt
 Do Fa Sol Do
Enviat d'Aussau, d'Aspa ou de Gavarnie.
 Do Sol Fa Sol Do
Enviat d'Aussau, d'Aspa ou de Gavarnie.